

# LIBERTAT

Nota bene : afin de faciliter la lecture de cette chanson dans toute l'aire linguistique occitane, les paroles en occitan provençal sont retranscrites ici selon la norme graphique dite « classique ».

Tu que siás arderosa e nusa  
Tu qu'as sus leis ancas tei ponhs  
Tu qu'as una votz de cleron  
Uei sòna, sòna a plens parmons  
Ò bona musa

Siás la musa dei paurei gus  
Ta cara es negra de fumada  
Teis uelhs senton la fusilhada  
Siás una flor de barricada  
Siás la Venús

Dei mòrts de fam siás la mestressa,  
D'aquelei qu'an ges de camiá  
Lei sensa pan, lei sensa liech  
Lei gus que van sensa soliers  
An tei careças

Mai leis autrei ti fan rotar,  
Lei gròs cacans 'mbé sei familhas  
Leis enemics de la paurilha  
Car ton nom, tu, ò santa filha  
Es Libertat

Ò Libertat coma siás bela  
Teis uelhs brillhan coma d'ulhauç  
E croses, liures de tot mau,  
Tei braç fòrts coma de destraus  
Sus tei mamèlas

Mai puei, perfés diés dei mòts raucs  
Tu pus doça que leis estelas  
E nos treboles ò ma bela  
Quand baisam clinant lei parpèlas,  
Tei pès descauç

Tu que siás poderosa e ruda  
Tu que luses dins lei raions  
Tu qu'as una votz de cleron  
Uei sòna sòna a plens parmons  
L'ora es venguda

Toi qui es ardente et nue  
Toi qui as les poings sur les hanches  
Toi qui as une voix de clairon  
Aujourd'hui sonne, sonne à pleins poumons  
Ô bonne muse

Tu es la muse des pauvres gueux  
Ta face est noire de fumée  
Tes yeux sentent la fusillade  
Tu es une fleur de barricade  
Tu es la Vénus

Des meurt-de-faim tu es la maîtresse  
De ceux qui n'ont pas de chemise  
Les sans-pain, les sans-lit  
Les gueux qui vont sans souliers  
Ont tes caresses

Mais les autres te font rotter  
Les gros parvenus et leurs familles  
Les ennemis des pauvres gens  
Car ton nom, toi, ô sainte fille  
Est Liberté

Ô Liberté comme tu es belle  
Tes yeux brillent comme des éclairs  
Et tu croises, libres de tout mal,  
Tes bras forts comme des haches  
Sur tes mamelles

Mais ensuite, parfois tu dis des mots rauques  
Toi plus douce que les étoiles  
Et tu nous troubles, ô ma belle  
Quand nous baisons, fermant les paupières,  
Tes pieds nus

Toi qui es puissante et rude  
Toi qui brilles dans les rayons  
Toi qui as une voix de clairon  
Aujourd'hui appelle appelle à pleins poumons  
L'heure est venue